`
ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ތާރީޚު: 11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442 – 26 ނޮވެންބަރު 2020 ބުރާސްފަތި
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114
ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު • ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
ފޯނު: 3336211
މޯބައިލް: 7242885
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު 1. (ހ) މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޝިޕިންގ
އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78(35/2015 "ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު" އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން، އެ މާއްދާގެ 20 ވަނަ
ނަންބަރުގެ ދަށުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު
3/2016 ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ގަވާއިދެކެވެ.
(ނ) މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
މަޤްޞަދު 2. މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އައިސްގޮސްވާ އާގުބޯޓުފަހަރަށް
ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުން ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
ގަވާއިދު ހަދައި 3. (ހ) މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.
ހިންގުން
(ށ) މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
3

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ގަވާއިދު ތަންފީޒު 4. މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް
ކުރާނެ އިދާރާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.
ގަވާއިދު ހިންގޭނެ 5. (ހ) މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ، އަންނަނިވި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ދާއިރާ
(1) އާގުބޯޓުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އައުމާއި ފުރުވުމާ ބެހޭ ހުރިހާ
ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތައް؛
(2) މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، ބަނދަރު ހިންގާ ކުންފުނިތަކާއި،
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް / ޕޯޓް
ހެލްތާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް / ކޯސްޓް ގާޑާއި،
ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ބޯޓަށް ބޭނުންވާ
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް؛
(3) ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ސައިންއޮން އަދި ސައިންއޮފް ކޮށްދީ، އެ މީހުން
އައުމާއި ފުރުމާ ބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް؛
(4) ބޯޓަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޝިޕް ސްޓޯރާއި، ބަންކަރު ދިނުމާއި، ބޯޓުގެ
މަރާމާތާ ބެހޭ ކަންތަކަށާއި މަރާމާތާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ޒަރޫރީ އެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭ
ފަރާތްތައް؛
(5) ބޯޓުފަހަރު ގަނެވިއްކުމާބެހޭ (ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖް) ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭ
ފަރާތްތައް؛
(6) ބޯޓުފަހަރު ޗާޓަރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛
(7) ފްރައިޓާއި ޗާޓަރު ކުލިނަގާ ފަރާތްތައް؛
(8) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހަދާފައިވާ މުހިންމު
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރކިއުލާތަކާއި އުސޫލުތައް ބޯޓަށް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތައް؛
(9) އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާއި، އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ޝިޕިންގ ލިޔެކިޔުންތައް
ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛
4

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(10) އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބީ.އެލް ދޫކުރުމާއި، ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ފްރައިޓް ފޯވާޑިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ޑެލިވަރީ އޯޑަރ
(ޑީ.އޯ) ދޫކުރާ ފަރާތްތައް،
(11) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ކަންކަން، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަތައް؛
ލައިސަންސް ހޯދުން 6. (ހ) މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި،
މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ހިންގަންވާނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި
އަންނަނިވި ލިޔުންތައް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"
(މި ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.)؛
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް
އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން، މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް
ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
18/2014 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރާ
ތަނެއްގެ ގޮތުގައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ބ) މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކު ރާ ވިޔަފާރިތަކަކީ މި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި 100% ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ޅ) މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް،
އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
5

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ކ) މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އެޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި،
ލައިސަންސް ހޯދަން އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު
އަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ، އެފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭނީ، އެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް
ހުށަހަޅައިގެން އެ ކަމެއް ޙައްލު ކުރުމުންނެވެ.
ލައިސަންސްގެ 7. (ހ) މި ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ 5 (ފަހެއް)
މުއްދަތު އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފީ ނެގުން 8. (ހ) މި ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސްގެ ފީގެ ގޮތުގައި
އަހަރަކަށް 100/- (އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ މަގުން، 500/- (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ
ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިސންސް ދޫކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ
ދެއްކުމުންނެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ލައިސަންސްގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ،
ލައިސަންސް އައު ކުރެވޭނީ، ލައިސަންސް ފީ ގެ އިތުރުން 250/- (ދުއިސައްތަ
ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން 9. (ހ) މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އިންކޯޓާރމްސްގެ ދަށުން ޝިޕިންގ
އެޖެންޓާއި ކޮންސައިނީއާއި އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ އިތުރަށް
ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ކޮންސައިނީގެ އަތުން އެއްވެސް
ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުން
ނެގޭނެ އަގު، އަދި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު
12/2020 (މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ބުނެވިދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުން
ނެގޭ އަގު އެ ޤާނޫނުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން،
ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނީއެވެ.
6

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
1. ޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީ.އޯ) ޗާޖު، ފުލް ކޮންޓެއިނަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
ގިނަ ސީ.ބީ.އެމް ހިމެނޭ ބީ.އެލް. އަކަށް ނަމަ-: 771/- (ހަތްސަތޭކަ
ހަތްދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާ.
2. ޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީއޯ) ޗާޖު، ފުލް ކޮންޓެއިނަރަކަށްވުރެ މަދުން ހުންނަ
ބީ.އެލް. އަކަށްނަމަ-: 385/50 (ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް/ ފަންސާސް)
ރުފިޔާ.
3. ޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީއޯ) ޗާޖު، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ)1(އަދި)2(ވަނަ
ނަންބަރުގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މުދަލަކަށް ދޫކުރެވޭ ޑީ.އޯ. އަކަށް
385/50 (ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް/ ފަންސާސް) ރުފިޔާ.
4. ޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީ.އޯ) އެމެންޑްމަންޓް ޗާޖު 385/50 (ތިންސަތޭކަ
އަށްޑިހަ ފަހެއް/ ފަންސާސް) ރުފިޔާ.
(ނ) މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭނެ ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް
ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ނެގެނީ،
ތަފާތު ނަން ތަކެއްގައި ނަމަވެސް، ނުވަތަ ތަފާތު އިންވޮއިސްތަކަކުން ނަމަވެސް،
ކޮންސައިނީގެ އަތުން އަގު ނަގާ ޚިދުމަތަކީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަ
ގޮތެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓްރޯ އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަގު ނެގުންކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 10. (ހ) ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުން އޭނާގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒިންމާއާއި
ވާޖިބުތައް ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ.
މިގޮތުން ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި،
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
(ށ) ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް އޭނާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރަންވާނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ނ) ރާއްޖެގެންނަ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެންމެ ފަހު ބަނދަރާ
ހަމަޔަށް ގެނައުމާއި ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި
7

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
އެއްބަސްވެވިފައިވާ "ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންކޯޓާރމްސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
ގޮތަށެވެ.
(ރ) ޝިޕިންގ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ ޙައްދުގެ ތެރޭގައި
އުޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުން
ލިބޭފަދަ ކަންކަމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން
ދިނުމާއި، ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުގެ އިހުމާލުން ހިނގާ ކަންކަމުގައި ދެވަނަ ފަރާތަކަށް
ލިބޭ ގެއްލުންތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންޓު ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 11. (ހ) މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދާފައިވާ ކޮންމެ ޝިޕިންގ
ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން އޭޖެންސީއަކުންވެސް އެ ތަނަކުން ޚިދުމަތްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑް
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
1. ޝިޕިންގ އޭޖެންސީން ޚިދުމަތް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަމާއި،
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި، އުޅަނދު ރާއްޖެއަށް އައި ތާރީޚާއި، އުޅަނދު
ރާއްޖެއިން ފުރި ތާރީޚު؛
2. ޝިޕް ސްޓޯރާއި، ބަންކަރު ދިން އުޅަނދުފަހަރާއި، އުޅަނދުފަހަރު
މަރާމާތުކޮށްފައިވާނަމަ މަރާމާތުކުރި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި،
އުޅަނދުގެ ނަމާއި، ކުރި މަރާމާތުގެ ތަފުސީލު؛
3. އެއްވެސް އުޅަނދެއް ޗާޓަރު ކޮށްފައިވާނަމަ، ޗާޓަރު ކުރި އުޅަނދުގެ ނަމާއި
ތާރީޚު؛
4. ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލަށް ފުރައިޓުގެ ގޮތުގައި އޭޖެންސީން
ހޭންޑުލްކުރި މުދަލުގެ ކިއުބިކު މީޓަރު (ސީ.ބީ.އެމް) ނުވަތަ ޓަނޭޖް އަދި
ކޮންޓެއިނަރގެ ތަފުސީލު؛
5. އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސް އެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުގެންގޮސް ހުރި ކޮންޓެއިނަރުތަކުގެ ތަފުސީލު؛
6. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ކިއުބިކް މީޓަރު
(ސީ.ބީ.އެމް) ނުވަތަ ޓަނޭޖް އަދި ކޮންޓެއިނަރުގެ ތަފުސީލު؛
8

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
7. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ފުރައިޓު ނެގުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތަކާއި ޗާޓަރު ރޭޓުތައް.
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 12. (ހ) މިގަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ؛
1. ފުރަތަމަ ފަހަރު 1,000/- (އެއްހާސް) ރުފިޔާ
2. ދެވަނަ ފަހަރު 10,000/- (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ
3. ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 100,000/-
(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ
(ށ) މިގަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއް، ފުރަތަމަ ފަހަރު 500/- (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި
5،000/- (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން، އަދި ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ،
5،000/- (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި 20،000/- (ވިހިހާސް) ރުފިޔާގެ އަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ) މި ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަދި ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއެއްގެ
ޒިންމާއާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެ، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، ޖަވާބުދާރީވުމަށް 5 ދުވަހުގެ
ފުރުޞަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ދިނުމަށްފަހު، އިދާރީގޮތުން ކުރާ
ތަޙުޤީޤަކަށް އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް
ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2016 (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން 13. މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ފެށުން ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މާނަކުރުން 14. މި ގަވާއިދުގައި ލަފްޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވާނީ،
އެ ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދިފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
9

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ހ) "ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
އާގުބޯޓެއްގެ ވެރިފަރާތް، ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދު ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތް،
ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދު އޮޕަރޭޓަރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް އެ އުޅަނދު އައުމާއި ފުރުމާ ދެމެދު ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
ދިނުމާއި، އެ ބޯޓަކުން ގެނައި މުދާ ދޫކުރުމަށް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ދޫކުރުމާއި، ބޯޓުގެ
މާސްޓަރާއި ވެރިފަރާތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ކޮށްދިނުމާއި، ޖުމުލަކޮށް ބޯޓުގެ ބަލަދުވެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށެވެ.
(ށ) "ޕްރިންސިޕަލް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބޯޓު
ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ ބޯޓުގެ އޮޕަރޭޓަރ ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ
ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް އެޕޮއިންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
(ނ) "ޗާޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ކަނޑު އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފުން ނުވަތަ
ސްލޮޓް ޗާޓަރ (ޗާޓަރު ކުރާ ފަރާތް ބޯޓުގެ ސްލޮޓެއް އެހެންފަރާތަކަށް ޗާޓަރަށް
ދިނުން) އުސޫލުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ.
(ރ) "ފްރައިޓް ޗާޖު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް މުދާ ގެންގޮސް ދިނުމަށް ނަގާ އުޖޫރައަށެވެ.
(ބ) "ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ކަނޑު އުޅަނދު ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމާއި، ކަނޑުމަގުން އުފުލާ މުދަލާއި މީހުން ފޮނުވުމަށް އުޅަނދުފަހަރުން ޖާގަ
ހޯދައިދިނުމާއި، ބޯޓުފަހަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށެވެ.
(ޅ) "އާގުބޯޓުފަހަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މީހުންނާއި މުދާ ނުވަތަ މީހުން
ނުވަތަ މުދާ އަރުވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށާއި، ރާއްޖެއިން
ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.
(ކ) "ސައިންއޮން އަދި ސައިންއޮފް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިމިގްރޭޝަންގެ ހުއްދައާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ
ދަފުތަރުގައި މީހުން ޖެއްސުމާއި ދަފުތަރުން މީހުން އުނިކުރުމަށެވެ.
(އ) "ޝިޕު ސްޓޯރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ބޯޓު ދުއްވުމާއި، މަރާމާތާއި،
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތާއި ސާމާނު އަދި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނަށް
ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ފެނާއި، ބޭހާއި އަދިވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.
10

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ވ) "ބަންކަރު ދިނުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ބޯޓުގެ މެޝިނަރީ ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ ތެޔޮ ބޯޓަށް ބަރުކުރުމަށެވެ.
(މ) "އިންކޯޓަރމްސް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދާ
އުފުލުމުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް
ކަނޑައަޅާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް" އިން ޝާއިޢުކުރާ
އުސޫލުތަކަށެވެ.

11

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 245 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-114 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޖަދުވަލު 1
12